

Примљено: 03.07.2026			
Орг. јед.	Број	Прилог	Вриједност
0204-2762/18			



JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE
MORSKIM DOBROM CRNE GORE

Saglasno članu 149. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", broj 74/19, 003/23 i 011/23, 084/24), članu 30. Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore i Odluci o izboru najpovoljnije ponude broj: 0204-2762/16 od 19.06.2026. godine, zaključuje se:

UGOVOR ZA PRUŽANJE USLUGA

između ugovornih strana:

1. JAVNO PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM CRNE GORE, Budva, ul. Popa Jola Zeca bb, (PIB 02116146), broj žiro računa: 520- 3172-65, Naziv banke: Hipotekarna banka AD Podgorica, koga zastupa direktor Mladen Mikijelj (u daljem tekstu: **NARUČILAC**)

i

2. Ponuđača „DEMETRA TOURS“ D.O.O. PODGORICA, sa sjedištem u Podgorici, (PIB 02751399) na adresi Ulica Novaka Miloševa 39, Podgorica 81000; broj žiro računa: 520-9854-98 kod Hipotekarne banke, koga zastupa izvršni direktor Mitrović Dubravka (u daljem tekstu: **DAVALAC USLUGA**)

OSNOV UGOVORA:

- Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za Usluge rezervacije avio karata, transfera i hotelskog smještaja broj: 0204-2762/5 od 30.04.2026. godine godine (šifra postupka na ESJN: 113754);
- Odluka o izboru najpovoljnije ponude broj: 0204-2762/16 od 19.06.2026. godine;
- Ponuda ponuđača „DEMETRA TOURS“ D.O.O. PODGORICA, dostavljena putem ESJN-a pod šifrom 161644 od 29.05.2026. godine.

I PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog ugovora je **Usluge rezervacije avio karata, transfera i hotelskog smještaja**, koje DAVALAC USLUGA pruža u svemu prema Tenderskoj dokumentaciji za otvoreni postupak javne nabavke broj: 0204-2762/5 od 30.04.2026. godine (šifra postupka na ESJN: 113754), Odluci o izboru najpovoljnije ponude broj: 0204-2762/16 od 19.06.2026. godine, i Ponudi DAVAOCA USLUGA dostavljenoj putem ESJN-a pod šifrom 161644 od 29.05.2026. godine.

II CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 2.

Ugovor se zaključuje na vrijednost predmeta nabavke koja iznosi: 74.744,63 EUR-a bez uračunatog PDV-a.

PDV iznosi: 15.696,37 €.

Ukupna vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi: 90.441,00 €.

Ukupan zbir cijena po jediničnim stavkama iznosi 0,00 eura bez PDV-a.

DAVALAC USLUGA će obračunavati PDV shodno članu 25 i članu 44 Zakona o porezu na dodatu vrijednost („Službeni list Republike Crne Gore“, br. 065/01, 012/02, 038/02, 072/02, 021/03, 076/05, 004/06, „Službeni list Crne Gore“, br. 016/07, 073/10, 040/11, 029/13, 009/15, 053/16, 001/17, 050/17, 046/19, 073/19, 080/20, 008/21, 059/21, 146/21, 049/22, 065/22, 140/22, 003/23, 003/23, 09/24, 012/26).

NARUČILAC se obavezuje da će plaćanje vršiti virmanski na žiro račun DAVAOCA USLUGA broj: 520-9854-98 kod Hipotekarne banke.

Rok plaćanja je u roku od 30 dana od dostavljanje fakture na kojoj je posebno iskazana cijena rezervacije i cijena putne karte iiii hotelskog smještaja. Napomena: uz fakturu je potrebno dostaviti fakturu/profakturu sa iznosom rezervacije kod avio prevoznika iiii hotelskog smještaja.

DAVALAC USLUGA se obavezuje da će na fakturama posebno iskazivati cijenu avio karte ili hotelskog smještaja za traženu destinaciju, a posebno RSF (Reservation Service Fee), odnosno TSC (Ticket service charge) koje naplaćuje za nabavku avio karata ili hotelskog smještaja. Napomena: Uz svaku fakturu izdatu prema Naručiocu, treba dostaviti i fakturu koju je dobavljač dostavio DAVAOCU USLUGA (kao prateća dokumentacija izlazne fakture). Ovaj prilog će ujedno da bude potvrda da je iznos neoporezive stavke (usluge) sa fakture DAVAOCA USLUGA jednaka zbirnom iznosu sa fakture koju je DAVALAC USLUGA primio od dobavljača za uslugu pruženu Naručiocu.

III ROK I MJESTO

Član 3.

Rok izvršenja ugovora je godinu dana od dana zaključenja ugovora ili do utroška sredstava, u zavisnosti šta prvo nastupi kao okolnost.

Predmet nabavke će se izvršavati sukcesivno, prema potrebama Naručioca. Rok izvršenja pojedinačne usluge po pojedinačnom Zahtjevu Naručioca je 1 (jedan) sat, a isti počinje da teče od dana dostavljanja pojedinačnog Zahtjeva Naručioca do momenta dostavljanja najmanje dvije opcije za traženu destinaciju. DAVALAC USLUGA je dužan da izvrši rezervaciju i izdavanje karata u roku od 24 sata sedam dana nedjeljno.

Mjesto izvršenja ugovora je teritorija Crne Gore i inostranstvo.

IV OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 4.

NARUČILAC se obavezuje:

- da imenuje ovlašćeno stručno/a lice/a koje će da vrši kontrolu nad izvršenjem predmetnih usluga,
- da stručna lica koja će da obave kvalitativni i kvantitativni prijem usluga,
- da DAVAOCU USLUGA uredno plaća za izvršene usluge na način kako je to predviđeno tenderskom dokumentacijom i ovim Ugovorom.

Član 5.

DAVALAC USLUGA se obavezuje:

- da usluge koje su predmet ovog Ugovora pruža kvalitetno, efikasno i savjesno, u skladu sa prihvaćenom ponudom i zakonskim i tehničkim propisima, standardima i normativima koji važe za ovu vrstu posla,
- da na fakturama posebno iskazuje cijene avio karte sa uključenim avio taksama i cijenama prtljaga, a posebno cijenu usluge rezervacije i izdavanja avio karte, da će uz svaku fakturu dostaviti pojedinačno agentski kupon (Agent Coupon) iz rezervacionog sistema ili potvrdu od strane avio kompanije za svaku izdatu avio kartu gdje je iskazana struktura troškova avio prevoza, tarifa i pripadajuće takse;
- ukoliko Naručilac sam nađe povoljniju ponudu od ponuđenih opcija za nabavku hotelskog smještaja iiii avio karte izvršiti izdavanje istih;
- da ponudi najpovoljnije uslove u pogledu cijene avio -karte koja podrazumijeva: cijenu avio karte rezervaciju (RSF), uslugu aerodromske takse, troškove prtljaga zajednu torbu, štampanje karte;
- Izvršiti uslugu rezervacije hotelskog smještaja po najpovoljnijim cijenama smještaja;

- da ukoliko Naručilac sam nađe povoljniju ponudu po pitanju cijene, kvaliteta, lokacije smještaja i otkazne politike u odnosu na ponuđene opcije za nabavku hotelskog smještaja, izvršiti rezervaciju istog odnosno povoljnijeg hotelskog smještaja koje je pronašao Naručilac;
- da će prilikom dostavljanja ponude za hotelski smještaj dostaviti otkaznu politiku ponuđenih hotela i da će po poslovnoj politici ponuđenog hotela, u slučaju potrebe otkazati smještaj uz dostavljeni dokaz od hotelskog smještaja;
- prilikom dostavljanja ponude za hotelski smještaj dostaviti otkaznu politiku ponuđenih hotela i da će po poslovnoj politici ponuđenog hotela, u slučaju potrebe otkazati smještaj uz dostavljeni dokaz od hotelskog smještaja;
- odmah po zahtjevu Naručioaca, pristupi otklanjanju uočenih nedostataka i propusta u obavljanju posla;
- da izvrši besplatnu dostavu avio karata na adresu naručioaca ili elektronskim putem (email-om);
- da prati otkazivanje letova i da blagovremeno informiše Naručioaca i da blagovremeno ponudi alternativu.

V PRODUŽETAK ROKA IZVRŠENJA UGOVORA

Član 6.

DAVALAC USLUGA ima pravo da zahtjeva produženje ugovorenog roka u slučaju koji nije izazvan njegovom krivicom, a u kome je zbog promijenjenih okolnosti ili neispunjavanja obaveza od strane NARUČIOCA bio spriječen da izvršava ugovorene usluge. Produženje roka određuje se prema trajanju spriječenosti.

NARUČILAC nije dužan da uzme u obzir ovakve situacije, osim ako ga DAVALAC USLUGA, nije pismenim putem upoznao sa potpunim detaljima svog zahtjeva za produženje roka na koje po svom mišljenju ima pravo, i to tako da zahtjev može na vrijeme da bude provjeren. Sve promjene roka za izvršenje radova moraju biti pismeno odobrene od strane NARUČIOCA.

VI GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA

Član 7.

DAVALAC USLUGA je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci Naručiocu Garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora sa rokom važenja 30 dana dužim od roka izvršenja ugovora. U slučaju opravdanog prekoračenja ugovorenog roka izvršenja ugovora, DAVALAC USLUGA dužan je da, prije isteka roka važenja, na zahtjev Naručioaca produži rok važenja Garancije za dobro izvršenje ugovora. U Garanciji je potrebno navesti da je безусловna i plativa na prvi poziv. Garancija za dobro izvršenje ugovora dostavlja se na iznos sa uračunatim PDV-om.

VII UGOVORNA KAZNA

Član 8.

Ako DAVALAC USLUGA bez krivice Naručioaca ne završi usluge koji su predmet ovog Ugovora u ugovorenom roku, dužan je Naručiocu platiti na ime ugovorne kazne penale 2,0 % (dva promila) od ugovorene cijene izvršenih usluga za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka završetka usluga. Visina ugovorne kazne ne može preći 5 % od ugovorene cijene izvršenih usluga.

Strane ugovora ovim ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je Naručilac dužan saopštiti DAVAOCU USLUGA po zapadanju u docnju da zadržava pravo na ugovorenu kaznu (penale), te se smatra da je samim padanjem u docnju DAVALAC USLUGA dužan platiti ugovorenu kaznu (penale), bez opomene Naručioaca, a Naručilac ovlašten da ih naplati - odbije na teret potraživanja DAVAOCU USLUGA za pružene usluge koje su predmet ovog ugovora ili od bilo kojeg drugog potraživanja DAVAOCU USLUGA od Naručioaca, s tim što je Naručilac o izvršenoj naplati - odbijanju dužan obavijestiti DAVAOCU USLUGA.

Plaćanje ugovorne kazne (penala), ne oslobađa DAVAOCU USLUGA obaveze da u cijelosti izvrši ugovorene usluge.

Ako naručiocu nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka za pružanje usluga, u iznosu većem od ugovorenih i obračunatih penala - kazne, tada je DAVALAC USLUGA dužan da plati Naručiocu pored ugovorne kazne (penale) i iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorene kazne.

VIII VIŠA SILA

Član 9.

Ukoliko poslije zaključenja Ugovora nastupe okolnosti više sile koje dovedu do ometanja ili onemogućavanja izvršenja ugovornih obaveza, rokovi izvršenja obaveza ugovornih strana će se produžiti za vreme trajanja više sile.

Viša sila podrazumijeva ekstremne i vanredne događaje koji se ne mogu predvidjeti, koji su se dogodili bez volje i uticaja ugovornih strana i koji nijesu mogli biti spriječeni od strane pogođene višom silom. Višom silom mogu se smatrati poplave, zemljotresi, požari, politička zbivanja (rat, neredi većeg obima, štrajkovi), imperativne odluke vlasti (zabrana prometa uvoza i izvoza) i sl.

Ugovorna strana pogođena višom silom, odmah će u pisanoj formi obavijestiti drugu stranu o nastanku nepredviđenih okolnosti i dostaviti odgovarajuće dokaze.

IX JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Član 10.

Naručilac će raskinuti ugovor o javnoj nabavci naročito ako:

1) nastupe okolnosti koje za posljedicu imaju bitnu izmjenу ugovora koja iziskuje sprovođenje novog postupka javne nabavke; Bitnom izmjenom ugovora smatra se izmjena prirode ugovora u materijalnom smislu u odnosu na ugovor koji je prvobitno zaključen ako je ispunjen jedan ili više sljedećih uslova:

- izmjenom se uvode uslovi koji bi, da su bili dio prvobitnog postupka javne nabavke, omogućavali uključivanje drugih privrednih subjekata u odnosu na izabrane ponuđače ili prihvatanje druge ponude u odnosu na prihvaćenu ili bi omogućili veću konkurentnost u postupku javne nabavke koji je prethodio zaključenju ugovora;
- izmjenom se mijenja privredna ravnoteža ugovora u korist privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor na način koji nije predviđen prvobitnim ugovorom;
- izmjenom se značajno povećava obim ugovora;
- promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor o javnoj nabavci, osim u slučaju iz člana 151 stav 1 tačka 4 Zakona o javnim nabavkama;
- ako Davalac usluga ne izvršava ugovorene obaveze i u drugim slučajevima utvrđenim tenderskom dokumentacijom u skladu sa zakonom;

2) nastupi neki razlog koji predstavlja osnov za obavezno isključenje iz člana 108 Zakona o javnim nabavkama.

NARUČILAC je dužan da prije raskida Ugovora u pisanoj formi opomene DAVAOCA USLUGA o postojanju razloga za jednostrani raskid ugovora, i ostavi mu rok od 15 dana za otklanjanje raskidnog razloga.

U slučaju da DAVALAC USLUGA ne otkloni raskidne razloge NARUČILAC će Izjavom u pismenoj formi obavjestiti DAVAOCA USLUGA o raskidu Ugovora.

Član 11.

DAVALAC USLUGA može jednostrano raskinuti Ugovor u slučaju:

- Ukoliko NARUČILAC ne izvrši uredno plaćanje u skladu sa Ugovorom.
- Ukoliko NARUČILAC ode pod stečaj ili postane nesolventan, bude likvidiran, bude sekvstriran, napravi poravnanje sa svojim povjericima ili posluje pod stečajnom upravom u korist povjerilaca ili u slučaju bilo kog djela koji po mjerodavnom pravu proizvodi dejstvo koje je slično dejstvu pomenutih djelova ili događaja.

DAVALAC USLUGA je dužan da prije raskida Ugovora u pisanoj formi opomene NARUČIOCA o postojanju razloga za jednostrani raskid ugovora, i ostavi mu rok od 15 dana za otklanjanje raskidnog razloga.

U slučaju da NARUČILAC ne otkloni raskidne razloge DAVALAC USLUGA će Izjavom u pismenoj formi obavjestiti NARUČIOCA o raskidu Ugovora.

X SPORAZUMNI RASKID UGOVORA

Član 12.

Ovaj Ugovor može se raskinuti sporazumno, ako su nastupili bitni razlozi za raskid Ugovora i to: ako su poslije zaključenja Ugovora nastupile okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, a koje otežavaju ispunjenje obaveze jedne strane u toj mjeri da bi joj ispunjenje obaveze postalo pretjerano otežano ili bi joj takvo ispunjenje obaveze nanijelo pretjerano veliki gubitak.

Ugovor se raskida Sporazumnim raskidom ugovora koji se dostavlja drugoj ugovornoj strani.

U sporazumnom raskidu ugovora mora biti naznačeno po kom osnovu se Ugovor raskida.

Ugovor se ne može raskinuti zbog neispunjenja neznatnog dijela ugovorene obaveze.

XI IZMJENE UGOVORA

Član 13.

Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama:

- 1) ako su izmjene, bez obzira na njihovu vrijednost izraženu u novcu, predviđene tenderskom dokumentacijom i ugovorom o javnoj nabavci i uključuju izmjenu cijene ili varijante, sa utvrđenim obimom i prirodom mogućih izmjena ili varijanti, kao i uslovima u kojima se izmjene mogu vršiti, pod uslovom da se ugovorom ne predviđaju izmjene kojima se mijenja ukupna priroda ugovora o javnoj nabavci, a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,
- 2) radi nabavke dodatnih roba, usluga ili radova, koji su postali neophodni, a koji nijesu bili uključeni u prvobitni ugovor o javnoj nabavci, ako promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor nije moguća iz ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi kompatibilnosti sa postojećom opremom, uslugama ili radovima nabavljenim u okviru prvobitne nabavke i može da prouzrokuje značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova za naručioca a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,
- 3) kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,
- 3a) kad je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora već se vrši samo smanjenje ugovorene vrijednosti,
- 3b) kad se vrši zamjena podugovarača, u skladu sa članom 128 st. 10, 11 i 12 Zakona o javnim nabavkama,
- 4) ako privrednog subjekta nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, kupovinu ili stečaj, zamjenjuje u potpunosti ili djelimično novi pravni sljedbenik, odnosno privredni subjekat, koji ispunjava prvobitno određene uslove zaključenog ugovora o javnoj nabavci, a izmjene su predviđene tenderskom dokumentacijom, pod uslovom da se ne vrše druge bitne izmjene ugovora iz člana 150 stav 2 Zakona o javnim nabavkama.

XII OSTALE ODREDBE

Član 14.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u smislu člana 38 stav 3 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19, 003/23, 011/23, 084/24) ništav je.

Član 15.

Na izvršenje i odgovornost ugovornih strana za ispunjenje obaveza iz ugovora o javnoj nabavci shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuju obligacioni odnosi.

Član 16.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom ovjere zavodnim pečatom Naručioca, nakon potpisa obje ugovorne strane.

Član 17.

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.

Sve sporove koji nastanu u vezi ovog Ugovora rješavaće nadležni sud u Crnoj Gori.

Član 18.

Ovaj Ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od strane navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 5 (pet) istovjetnih primjeraka, od kojih se 3 (tri) primjerka zadržava NARUČILAC, a 2 (dva) primjerka DAVALAC USLUGA.

Ugovorne strane saglasno izjavljuju da su Ugovor pročitale, razumjele i da ugovorne odredbe u svemu predstavljaju izraz njihove stvarne volje.

Obradio:

Rukovodilac službe za javne nabavke,
Ana Mršulja

ZA DAVAOCA USLUGA

Izvršni direktor,
Mitrović Dubravka



03 07. 2016. God

ZA NARUČIOCA

Direktor,
Mladen Mikić

